دغه رنگ مو تاسې غوره امت گرځولي یاست چې پر خلکو گواهان اوسئ

شهادت
اونیزه

د حزب اسلامي افغانستان نشراتي ارگان

درس قرآن

هلاک او تباهي ده ډنډې وهونکو ته. هغوی چې له خلکو څخه راپیمانه کوي نو پوره یې اخلي او چې نورو ته پیمانه ورکوي او یا څه ورتلي نو کمې پکې کوي آیا پدې باور نلري چې راپورته به کړای شي. یوې لوی ورځې ته. پدې ورځ به ټول خلک د رب العالمین په وړاندې ودریږي. (سورة المطففین: ۱ - ٦ آیتونه)

درس حدیث

از ابو هریره رضی الله عنه روایت است که: پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمود: آنکه بخدا و روز آخرت ایمان دارد، باید مهمان خود را احترام کند و آنکه بخدا و روز آخرت ایمان دارد، باید در انجام صلهء رحم پیوسته اقدام کند و آنکه بخدا و روز آخرت ایمان دارد، باید سخن خیر بر زبان راند و یا خاموش شود. (ریاض الصالحین)

شهادت خلورم کال، ۴۱ مه گڼه، پرله پسې ۱۹۲ مه گڼه چهارشنبه ۱۳۹۱ هـ ل د سلواغی ۱۱ مه د۱۴۳۴ هـ ق د ربیع الاول ۱۸ مه د۲۰۱۳ م د جنوری ۳۰ مه

له وسله والو مخالفانو سره باید یوازې د حکومت له لارې خبرې وشي (کرزی)

PROPERTY OF ACKU



ټول سیاستوال باید په دې پوی شي چې د سولې بهیر یوازې هغه وخت بنه پایله لرلی شي چې موږ یو لاس یو او د سولې پروسه د افغانستان د سولې د عالي شورا له لارې پرمخ یووړل شي

کابل، رسنی:
د افغانستان ولسمشر حامد کرزي پرون وویل: له وسله والو طالبانو سره د سولې د خبرو لپاره ټولې هلې ځلې باید د افغانستان د حکومت له لارې ترسره شي.
کرزي، چې په یوه کنفرانس کې خبرې کولې، وویل که د سولې په هڅو کې د افغانستان حکومت شامل نه وي د یوې لسیزې جگړې پای ته رسېدو او یوه غښتلي او متحد هیواد ته هیله نه شي کېدای.
ښاغلي کرزي دا غوښتنه له هغو نفوذ لرونکو او پېژندل شویو کسانو څخه وکړه چې د ده په وینا د بهرنیو قدرتونو له لوري له نورو لارو د دولت له وسله والو مخالفانو سره خبرې کوي....

پاتې ۴ مخ

امیدواریم در این دور مذاکرات با حکومت افغانستان به توافق برسیم

(نولاند)

اوباما به رئیس جمهور کرزی هشدار داد، در پیمان امنیتی که تحت بررسی قرار دارد، مصوونیت عساکر امریکایی در افغانستان را باید بگنجاند

کابل، رسانه ها:
ایالات متحده و افغانستان در این هفته دور سوم مذاکرات خود را در مورد موافقت همکاری امنیتی آغاز می کنند. در این مورد مقامات امریکایی روز دو شنبه معلومات دادند. در حالی که واشنگتن می خواهد خروج قوای خود را از افغانستان سریعتر بسازد، یک مقام امریکایی اظهار داشت که دور بعدی مذاکرات بین امریکا و افغانستان در مورد موافقت همکاری امنیتی بین دو کشور در این هفته آغاز می شود.
این دور مذاکرات بعد از ملاقات رییس جمهور امریکا بارک اوباما با رییس جمهور افغانستان حامد کرزی در واشنگتن که در اول های ماه جاری بر گزار شد، صورت می گیرد. ...

بقیه در صفحه ۴

نگرانی ما نظر به عملکرد ماست

(تورن غلام سخی) - صفحه دوم

در مورد راپور نشر شده با حکومت افغانستان همکاری کرده نمی توانیم

در گزارش یوناما از ۱۴ نوع شکنجه به شمول برخورد نادرست، لت و کوب و تهدید به مرگ یاد آوری شده است

کابل، رسانه ها:
یوناما یا دفتر هیات معاونت سازمان ملل متحد می گوید که به اساس پالیسی این سازمان و حفظ امنیت جان زندانیان، نمی توانند نام و جزیات زندانیانی که از موجودیت شکنجه در زندان ها افغانستان شکایت کرده اند، در اختیار حکومت این کشور قرار بدهند.
مسوولان این سازمان می گویند: هیاتی که برای بررسی این قضیه از سوی حکومت تعیین شده باید به گونهء مستقلانه تحقیق نماید و حقایق را دریابند.
جورجلت گگن رییس حقوق بشر یوناما در صحبت اختصاصی با رادیو آزادی گفت که هفتهء گذشته با هیات افغانی که از سوی رییس جمهور کرزی برای بررسی این گزارش تعیین شده ملاقات کرد...

بقیه در صفحه ۴

القاح مصنوعی میان خانم های افغان بیشتر شده است

کابل، رسانه ها:
مسوولان شفاخانه های خصوصی در افغانستان می گویند که بازار القاح مصنوعی در میان خانم های که از نداشتن طفل رنج می برند، گرم شده است.
هر چند حل مشکل بی اولادی و القاح مصنوعی به مصارف گزاف نیاز دارد، اما داکتران معالج می گویند: خانواده های بی اولاد بخاطر حل مشکلات شان در این اواخر بیشتر مراجعه می کنند.
شفا خانه خصوصی وهاج یکی از شفاخانه های است که القاح مصنوعی را برای حل مشکل بی اولادی در افغانستان انجام می دهد.
داکتر هاشم وهاج مسوول این شفاخانه در صحبت با رادیو آزادی گفت که در این روز ها کار القاح رونق یافته و تعداد زیاد خانم ها با شوهران شان نزد آنان مراجعه می کنند:

بقیه در صفحه ۴

عطا محمد نور به په راتلونکو ټولټاکنو کې د شمالي ټلوالې نوماند وي

جمهوریت پدې مانا نه دی چې حاکمیت دې میراثي او د یو قوم په ولکه کې وي که چېرې راتلونکې ټولټاکنې رڼې ترسره نه شي نو موږ به په هېواد کې په پراخو لاریونونو لاس پورې کړو

روهي ویبپاڼه:
د شمال ټلوالې یو شمېر ځواکمن جنگسالاران، تیره ورځ په بلخ ولایت کې راغونډ شوي وو او د راتلونکې جمهوري ریاست د ټاکنو لپاره یې، د

پاتې ۴ مخ

جان کیري صاحب لږ پام!!

محمد حسن حقیار

د کوم هیواد کرنې چې د سازش او مصلحتونو له مخې او تعیینات یې د سهامي شرکت په بڼه وي او په هېواد کې د ټاکنو برخلیک خارنوالي او څانگړي محاکم هم حل نه کړای شي نو هلته به د رڼو او له درغلیو د پاکو ټاکنو هیله هسې خان غولول نه وي



کرزي په تېرو ټاکنو کې معترضو کاندیدانو ته وویل ما خو پارلمان د ځانگړې محکمې له پرېکړې مخکې نه پرانیست خو که ما دا کار نه وای کړې نو د امریکا او کانادا سفارت دا کار کاوه

وامې ورېدل چې د امریکا په سنا مجلس کې د بهرنیو اړیکو د کمېسیون مشر جان کیري چې تېره میاشت د امریکا بارک اوباما له خوا د بهرنیو چارو د وزیر په توگه اعلان شوی او له سنا څخه تر منظورۍ وروسته به په رسمي توگه دنده پیل کړي. تر ۲۰۱۴ کال وروسته له افغانستان سره د امریکا مرستې له ازادو او عادلانه ټولټاکنو سره مشروطې بللې دي .
سناتور جان کیري چې پرون د سنا د یوه کمېسیون استماعیه غونډې ته ورغلی و ...

پاتې دویم مخ

په پښتو او دري ژبو د عربي ژبې اغېز

موږ د نورو ملتونو په څېر ملي وحدت، یووالي او افغانیت ته ضرورت لرو، په افغانستان کې چې په هره ژبه خبرې کوو د افغانانو په نامه یادېږو او د نورو مشترکاتو ترڅنگ ژبني مشترکات هم لرو. باید عربي کلمات له خپلو ژبو څخه قهراً او جبراً و نه باسو

(مولوی عطاء الله لودین) - دریم مخ

پاکستان غواړي افغان پوځ دې د پاکستان د پوځ له خوا و روزل شي

کابل، رسنی:
راپورونه وایي د افغانستان د دفاع وزیر جنرال بسم الله خان محمدي چې د یو هیئت په مشرۍ په پنځه ورځني رسمي سفر پاکستان ته تللی دی پرون یې د پاکستان د پوځ د مشر جنرال اشفاق پرویز کیاني او یو شمیر نورو پوځي چارواکو سره کتلي دي .

پاتې ۴ مخ

د لوی او مهربان خدای په سپېڅلي نامه

د بهرنیو ځواکونو پر وتلو ولې خفه شو؟!

له ۲۰۱۴ کال وروسته له افغانستان نه د امریکایي او ناټو ځواکونو د وتلو له گرمو اوازو سره سم د افغانستان په ځینو وگړو کې یو ډول ویره او خپگان لیدل کېږي، ډېری خلک اندېښنه څرگندوي چې که چېرته امریکایي او ناټو ځواکونه افغانستان پرېږدي نو افغانستان به د خپل تاریخ له ډېر بدو پایلو او ناخوالو سره مخامخ شي، خپلمنځی جگړې به یو ځل بیا گرمې شي افغانان به له لوږې تندې او ناامنۍ سره لاس او گریوان شي، اقتصاد به یې صفر او یوځل بیا به گاونډیو هېوادو ته هجرت کولو ته اړ شي، که څه هم د افغانانو دا اندېښنې تر یوې کچې پرځای او د منلو وړ دي مگر ددې حل دا هم نه دی چې صرف اندېښنه وکړی شي او لدې پرته له دغې ستونزې نه د وتلو لپاره لاره چاره ونه لټول شي.

د کائناتو خالق او متصرف ذات پخپل ابدي او سپېڅلي کتاب قرآن کریم کې مسلمانانو ته ډاډ گیرنه ورکړی چې له هرې سختۍ وروسته آساني ضرور راځي، نه ښئ د سختۍ په وړاندې دومره حوصله وبایلی چې د آسانۍ د راتلو هیله له لاسه ورکړي او د خپل مرگ شیبې وشماري. موږ باید د خپلو تېرو اسلافو له تاریخ نه هم د عبرت درس واخلو او د نورو هېوادو د وگړو له تاریخ نه هم. د تاریخ په اوږدو کې ستونزې او کړاوونه د نړۍ په زیاترو وگړو راغلي دي، هر چا د جبر څپېړې پرمخ خوړلي او هر څوک له گڼو ناخوالو او ستونزو سره لاس او گریوان شوی، خو حوصله یې له لاسه نه ده ورکړې او د عزتمن ژوند د تېرولو لپاره یې نه ستړې کېدونکي مبارزې او مقاومتونه کړي دي. د هر قوم او د هر ولس سرنوښت دهغوی پخپلو لاسو کې دی، کوم ولسونه چې زیات مقاومت او زیاته حوصله لري هغوی له نورو نه زیات د پرمختگ او خوشال ژوند خاوندان شوي او کوم ولسونه چې کم همته، بې حوصلې، لټ او بزدله دي هغوی د محتاجۍ، گدایي او ذلت په سرنوښت اخته شویدي.

نن سبا چې څومره پرمختللي هېوادونه تر سترگو کېږي هغوی پخپل همت، عزم او استقامت د ترقۍ لوړو پوړو ته رسیدلي دي، چین پخپل همت د پرمختگ لوړ بام ته رسیدلې، همداسې امریکا، اروپا، روسیه، مالیزیا، فرانسه ... او نور هېوادونه هم پخپل زیار، همت، لوړ عزم، زغم او ښه پلان له لارې سترې بریاوې ترلاسه کړي او په هسکه غاړه ژوند کوي. د افغانستان ولس ته هم پکار دي چې د خپل سرنوښت ټاکلو او ښه راتلونکی په اړه غور او فکر وکړي، نه دا چې د غم او پریشانۍ په ټال کې جوتې ووهي او اوږدې اوږدې اسویلۍ وباسي.

دا چې امریکایي او ناټو ځواکونه له افغانستانه اوځي او یا هم له افغانستان سره خپلې اقتصادي مرستې کموي نو ددې مطلب دا نه دی چې موږ خپل هر څه له لاسه ورکوو او یا هم بې لاسه او بې پښو کېږو، نه هېڅکله نه، کله به هم داسې نه کېږي، بلکې افغانان به د خپل راتلونکي او خپل سرنوښت په اړه لانور هم متوجه کېږي، د مسؤولیت بار به یې درنېږي او زیاتو هلو ځلو ته به تن ږدي چې دا کارونه د افغانانو په گټه دي او په دې توگه به د خودکفایي په لور گامونه اوچتوي.

الحمدلله د افغانستان وگړي له هر ډول معنوي او مادي ځواک څخه برخمن دي، لوړ همت او پوخ عزم یې بې مثاله دی صرف اتفاق، یووالي او هم غږۍ ته ضرورت لري. که چېرته ددغه ستر نعمت په ترلاسه کولو بریالي شي، خپل فکر منسجم او خپل نظم او ډسپلین غښتلي کړي له خپل دین، خاورې او ولس سره مینه له بل هر څه مقدم او سوچه کاندي، د قانون احترام پر ځان لازم وگرځوي نو له څه شک پرته افغانان ددې زبردست قابلیت لري چې نه یوازې پخپلو ستونزو قابو ومومي بلکې په لږه موده کې به د لیدو وړ پرمختگ هم وکړي.

افغانان باید دا منل شوي حقیقت ومني چې زموږ سرنوښت او زموږ مستقبل پخپله زموږ په لاسو کې دی او هر څوک د خپل عمل مکافات ویني. الله تعالی د هېچا خواري او زحمت نه ضایع کوي. هر څوک چې د خپل راتلونکي د سمسورتیا لپاره څومره زیات هلې ځلې وکړي الله تعالی به همغومره دهغه راتلونکی ښه کړي. که زموږ په گاونډ کې ایران، پاکستان، هندوستان، ترکمنستان، ازبکستان او نور گڼ هېوادونه پخپلو ستونزو قابو موندلې شي نو افغانان ولې نه شي موندلې؟ اخر موږ له هغوی نه په څه کې کم یو؟ او هغه کوم نعمتونه دي چې موږ ته یې نه دي راکړي، بلکې د الله تعالی په لوی فضل او کرم په هرڅه پوره یو. خاوره مو له قیمتي ذخیرونه مالا مال، او سیندونه مو له اوبو نه دکې بهېږي. ځوانان مو زیارکښ او هر مشکل ته غاړه غتې ورځي، که کمی ده نو هغه صرف او صرف د اتفاق او یووالي ده. که پخپلو کې یو موټې او یو غږ شو او ټول په گډه د خپل راتلونکي د سمسورتیا او پرمختگ لپاره ملا وتړو نو نه یوازې دا چې بل چاته به د محتاجۍ د کچکول له نیولو نه خلاص شو بلکې د ژوند په هر ډگر کې به دومره بریالیتوبونه هم ترلاسه کړو چې د نړۍ نور خلک به زموږ لاسو ته وگوري او په جگو سترگو به د ژوند تېرولو جوگه شو.

تورن غلام سخی

نگرانی ما نظر به عملکرد ماست

کشور پهناور افغانستان که در طول تاریخ حیات اش فرازها و نشیب های زیادی را در مقابله با جهانگشایان امپراطوران و استعمارگران پیموده است.

فرزندان قهرمان و فاتحان بزرگ چون سلطان غزنه و احمدشاه ابدالی که در رشادت، دلاوری، دشمن سیزی در جهان از شهرت بسزایی برخوردار میباشد، بیاد آورد.

آنها توانستند با توکل بخدا عزم راسخ و ارادهٔ متین و اطمینان بالای نفس بزرگترین طاقت های دنیا را بزانو درآورند و بدون خوف و هراس از دشمن نسبت به آینده مطمئن بودند که یگانه رمز پیروزی مردان بزرگ در شط روان تاریخ اتکأ بخود اراده و عزم آهنین مردم شان بوده است.

ملت های آزاده با داشتن رهبران آزادمنش و خداپرست توانسته بر تمام مصائب روزگار فایق آیند، مصائب و آلام اجتماعی را کنار بزنند.

طوریکه سید جمال الدین افغانی گفته است که: شایستگی یک ملت در اخلاق رهبران آنهاست.

بلی! زمانی ملت ها آزاد هستند که رهبران آنها آزاد باشند و از اخلاق، شایستگی، علم و دلاوری برخوردار باشند و نگرانی نسبت به آینده زمانی ایجاد میگردد اخلاق رهبران جامعه فاسد شده و جامه را بطرف فساد بکشانند زمانیکه اخلاق فاسد شد طبیعی است که اراده ضعیف گردیده و خادم ترس و وحشت شده نگرانی را ببار میآورد.

تحولات دهه اخیریکه در کشور ما رونما گردید، نه تنها باعث اعاده صلح و ثبات و تأمین امنیت سراسری نشد در مقابل اسباب مداخلات بیرونی و سبب نگرانی شدید مردم بلاکشیده ما گردید. و ما نتوانستیم با تصامیم گیری های عجولانه و غیر انطباقی با حال و اوضاع ملت ما بر هیچ مشکل پیروز شویم.

ورود بی حد و حصر سرمایه های خارجی بداخل کشور و عدم مصارف عادلانه آن در بخش های ضروری، موجودیت اربابان مافیایی و سایر عوامل فساد اداری که همه اسباب تشدید جنگ ناامنی در کشور اند. فرهنگ معافیت از طرف اربابان زور و زر بخاطر اعمال غیر قانونی شان بر ملت مسلمان تحمیل گردید که این عوامل نه تنها سبب نگرانی در داخل کشور بلکه حامیان بین المللی نظام را نیز بیشتر از پیش نگرانتر ساخت، که امروز تمام اقشار ملت ما اعم از مرد و زن، پیر و جوان و دانشمند و بی سواد نسبت به آینده شان نگران هستند و ما هیچ منبر و رسانهء را شاهد نیستیم که از توکل به خدا و عزم و اراده متین و قهرمانی مردم ما در برابر استعمارگران و اشغالگران صدایی بلند کند. و ملت را که در برابر قدرت های زور و زر مقابله نموده و آنها را با دست خالی و توکل باخدا و با عزم آهنین بزانو در آورد و نباید نسبت به آینده شان نگران ساخت.

هیچ سرزمینی در موجودیت قوای بیگانه نتوانسته استقلال و آزادی خود را کسب نماید و آزاد زندگی کند، امروز زمان آن فرا رسیده که قوای بین المللی از کشور ما خارج شود.

تأمین امنیت ملک ما را برای فرزندان آن بسپارند و بتدریج افغانستان را ترک کنند ما نباید کودکانه دچار اوهام و خرافات شویم و هر روز نسبت به روز آینده نگران باشیم.

بیائید با همدلی و یکپارچگی بدون تبعیض قوم و سمت و زبان با درک واقعیت های عینی و اسلامی جامعه ما و بدون قدرت طلبی و گروه بندی های قومی و زبانی، ملت یکپارچه واحد و سرفراز آزاده را همچو نیاکان ما در تمام قلمرو این سرزمین متحد و متفق سازیم تا با ایجاد همچو اندیشه بتوانیم عوامل و اسباب نگرانی را نسبت به آینده از اذهان همه اقشار ملت ما بیرون کنیم و صلح و ثبات، امنیت و انکشاف پایدار را در یک انتخابات شفاف و عادلانه بدون تقلب و تخلف به هموطنان خویش عرضه نمائیم.

جان کیري صاحب لږ پام!!

(د لومړی مخ پاتې برخه)

...او سناتورانو ته یې خپل پلانونه وړاندې کړل د امریکا د بهرنۍ تگلارې په اړه د نورو څرگندونو ترڅنگ د افغانستان یادونه هم وکړه او د افغانستان راتلونکې ولسمشریزې ټاکنې یې ډېرې مهمې وبللې.

کیري وویل، چې د ازادو او رڼو ټاکنو ترسره کول به نړیوالو ته دا باور ورکړي، چې افغان حکومت تر ۲۰۱۴ کال وروسته په ښه توگه خپلې چارې پرمخ بیولای شي.او که چېرې ټاکنې قانوني حیثیت ونه لري او یا افغان حکومت او نړیواله ټولنه په دغه کار کې بریالی نه شوه، نو دا به ډېره گرانه وي، چې د امریکا ولس او د ایساف متحدین تشویق کړی شي، چې تر ۲۰۱۴ کال وروسته له افغانستان سره خپلو مرستو ته دوام ورکړي. هغه گواښ وکړ، که چېرې د افغانستان د۲۰۱۴ټاکنې ازادې او عادلانه نه وې، نو افغانستان به تر ۲۰۱۴ کال وروسته د غرب او په ځانگړې توگه د امریکا له مرستو برخمن نه شي.

دحامد کرزي او دامریکا داوسنیو چارواکیو ترمنځ ناندرې کومه نوې خبر نده، کله چې دامریکا اوسنی ولسمشر بارک اوباما پنځه کاله وړاندې دولسمشرۍ دگټلو لپاره کمپاین ته راووت نو دکرزي دبخت ستوری کوږشو. اوباما کرزي ته وویل چې دی دې نورسپین چک ته په تمه نه وي. او هغه ته یې شپږ میاشتې وخت ورکړ چې په دې موده کې باید خپل په اداري، سیاسي، اخلاقي او مالي زکام اخته اداره ورغوي که نه دوی په ترې لاس واخلي او دطالبانو رحم او کرم ته به یې یواځې پرېږدي.

له هماغه وخته راهیسې دکرزي او د اوباماد ادارو ترمنځ اوبه خړې دي اوهراړخ هڅه کوي چې پر مقابل اړخ خپل وروستی فشار راولي. دجان کېري وروستي څرگندونې او دافغان حکومت غوږ تاوونه هم دهمدې لړۍ یوه کړی ده که داسې نه وي نو آیاکېري نه پوهېږي چې په اوسنیو شرائطوکې به افغانستان کې عادلانه، رڼې، خپلواکې، هېواد شموله او شفافې ټاکنې نه ممکنې دي اونه ورته کومه سیاسي او مخلصه اراده شته ده.

په کوم هېواد کې چې په هره لوېشت کې یې جگړه او اویا سلنه خاوره یې دمخالفینو په واک وي عادلانه، رڼې او افغانستان شموله ټاکنې څنگه ممکنې دي.

کوم هېواد چې اشغال وي او هېڅ ډول خپلواکي ونلري، هرډول هوډ او تصمیم پکې یا مستقیم او یا غیر مستقیم دنورو عملي کېږي، امنیت پکې دمرغۍ شیدې وي، ټاکنیز کمپاین شونی نه وي، که په کومو سیموکې ټاکنې هم وشي هلته د رایو کارولو اواخستلو معیار زور او زر وي. دکوم هېواد دمقننه ارگان له ۲۴۹ غړیو څخه چې شل یې هم نه خپله دنده اونه قانون پېژني او نه یې تعریفولی شي، په کوم هېواد کې چې والیان اووزیران دنورو هېوادونو ترمنځ دجوړجاړي او وېش له مخې ټاکل کېږي، د کوم هېواد چې ټولې کړنې یې دسازش اومصلحتونو له مخې او تعینات یې دسهامي شرکت په بڼه وي،.دکوم هېواد دټاکنو برخلیک چې دټاکنو دشکایاتو د اورېدلوکمیسیون خو پرېږده ان څارنوالي اوځانگړي محاکم هم حل کولی نه شي نو هلته به درڼو او له درغلیو دپاکو ټاکنو هیله هسې ځان غولول نه وي؟

موږ له جان کیري پوښتوچې که فرض کړو چې په کورنۍ کچه په افغانستان کې هرڅه سم او ټاکنوته زمینه برابره ده نوایا همداتاسوبه دلته دازادو او خپلواکوټاکنو اجازه ورکړئ کله چې تېرې پارلماني ټاکنې ستاسو دلاسوهنې له کبله له کړکېچ او ستونزو سره مخ شوې اودنړۍ هېڅ قانون یې درغولو چاره نشوای موندلی، آیا همدا تاسې او په کابل کې ستاسو سفارت نه و چې ناکامو او دخپلې خوښې نوماندانو ته مو وویل چې همداتاسو وکیلان یاست او که کرزی پارلمان پرانیزي او که نه موږ مو بریالي اعلانوو او پارلمان پرانیزو.

ایا همداتاسو په تېرو ټاکنو کې کرزي ته اخطارونه نه ورکول چې ستاسو دخوښې کسان بریالي اعلان کړي..

آیا کرزي په تېرو ټاکنو کې معترضو نوماندانو ته ونه ویل چې ماخو پارلمان دځانگړې محکمې له پرېکړې وړاندې نه پرانست خو که ماداکار نه وای کړی نو دامریکا اوکانادا سفارت داکار کاوه بیا به مو هېواد له بل ژوربحران سره مخ شوی وای.

ښاغلی جان کېري: آیا تاسونه پوهېږئ چې همدا اوس په افغانستان کې ټاکنو ته شل سلنه زمینه هم نه ده برابره. ایا همدا اوس دهېواد پنځه شپېته سلنه وگړي ،پښتانه، له حکومت څخه خفه. تجرید او پردي نه دي او له دې حکومت سره یې پرېکون نه دی کړی.

تاسې خبریاست چې په تېروټاکنو کې شل سلنه وگړیو ته هم دگډون زمینه نه وه برابره او د حکومت او ستاسوله کړنو څخه دناراضتیا له کبله پنځه اتیا سلنه وگړیو په ټاکنو کې گډون ونکړ نو اوس کوم بدلون او توپیر راغلی چې تاسې دلته رڼې ټاکنې غواړئ .آیا اوس امنیت ښه شوی، سیمې مو نیولې، دلته مو ځواکونه ډېر شوي. له خلکوسره مو چلند ښه شوی، دولسي وگړیو دوژنې کچه مو ټیټه کړې، دافغانانو دین اوکولتور ته مو درناوی کړی، افغانانو ته موکار او روزگار موندلی، دلته مو بنسټیزې پروژې پیل کړې .افغانان مو خپل کنټلي دي دلته مو دافغانانو له خوښې سره سم حکومت په راوستلو کې مرسته کړې. ستاسو لخوا پر افغان ولس تپل شوی حکومت چې دملگرو ملتونولخوا دمفسدواومستبدوهېوادونودنوملړ په سر کې دی او په فساد اواستبدادکې نړیوال ریکارد لري دمفسدو اومستبدوهېوادونو له نوملړ څخه وېستل شوی دی. ستاسو په مرسته راوستل شوې اداري دا ظرفیت پیداکړی چې خپله بودیجه سمه ولگوي او دهېوا د درغونې لپاره گامونه واخلي ،هېواد مو خپلواکه شوی. له اشغال څخه وتلی اوکه بل کوم رغنده گام اخستل شوی دی ؟؟

دلته کومه معجزه شوې چې تاسې عادلانه. رڼې او شفافې ټاکنې غواړئ! تاسو ښه پوهېږئ چې دلته په اوسنیو شرائطو کې د عادلانه اورڼو ټاکنو ترسره کېدل یو ارمان او خیال پلو دی. له دې ښکاري چې تاسې دلته تر کاسې لاندې نیم کاسه او ترپردې لاندې خپلې موخې غواړئ او له همدې کبله دکابل پر اداري فشار راوستل غواړئ.

نړیوال پوهېږي چې که له ۲۰۱۴ را وړاندې دلته له مخالفینو سره جوړجاړی رانشي نودلته عادلانه اورڼې ټاکنې ناشونې دي. او تاسې به دلته دخپل نوم او ستاسو په وینا ستاسو دمتحدینواو اتباعو دتېرووېستلواو دلته دخپل دولس کلن حضور دمهوې او پایلې دښودلو لپاره هم سمبولیکې او نمایشي ټاکنې ترسره کوئ او ښایي همدا حکومت په لږ بدلون سره دوام وموموي نوتاسو اړیاست چې له همدې فاسد او نیمگړي نظام سره کار او مرسته وکړئ ځکه بله لاره او چاره نه لرئ. نوښه داده چې نور دافغان ولس دتېر وېستلواو پردي ولس دخپل احسان دبارولو هڅه ونکړئ.

د بګرام په وحشتناک زندان کې د ځورونکو شپو یاد

حبیب الرحمن ابراهیمي : Ibrahimi.jornalist@gmail.com

(پنځمه برخه)

خو امریکایان به چې راتلل دواړه امریکایان ول چې ډېر مایوسه شولم او حیران وم چې ترڅو به له څه ګناه پرته دلته بندي یم او له امریکایي سره داسی کس راغی چې په انګریزي کې بندی بندی خبرې کولې اوما ګومان وکړ چې دایو به بې افغان وي نو سو که مې وویل چې به (لهاز خدا صداي مارا به یک جا برسان من خبرنګار هستم مرا آورده وهیچ جرم من معلوم نیست درهمین جا مرا انداخته) هغه راته صرف دومره وویل (کجا؟) ماورته وویل !(ازکابل) نو په همدې وخت کې په ده باندې حمله وکړه او ویې واهه او په لوډسپیکر کې په لوړ آواز پرې غږ وشو (ډونټ ټاک ویټ پریزنس)یعني له بندیانو سره خبرې مه کوی نور دوی دروازه راپسې بنده شوه او رانه لاړل.

یوه شي ته دلته اشاره کول غواړم چې ما ټول ټال د۱۷ ورځو لمونځونه کړي او ماویل چې ۱۷ ورځې بندي خانه مې تیره کړي ځکه سترګې یې راته تړلې او غوږونو کې یې ګوشې لګول شوې وه ترڅو غږ وانه ورم او په سر مې توره کڅوړه راپرسرشوې وه او هیڅ نه پوهیدلم چې څو ورځې مې تیرې شوې.

له هغې شکایت وروسته چې هغه کس ته مې وکړ نو یوه شپه وروسته امریکایان راغلل او زه یې دډاکټر خونې ته بوتلم اوزه حیران شوم چې ولې یې د ډاکټر خونې ته بوتلم ډاکټر زما ټول معاینات وکړل اوهم یې زما وزن چک کړ او زماوزن ۹۸ کیلو وو یعنې ۱۳کیلو مې وزن کم شوی وو.

له ډاکټر مې وپوښتل چې ولې مې ۱۳کیلو وزن له لاسه ورکړې هغه وویل چې ته صبر وکړه زه به یې علت درته ووایم نو زما سترګو خو څه نه لیدل مګر ما ورته غوږ نیولی و چې دی ورقې اړوې او څو شیبې وروسته یې راته ویل چې ته ولې ډوډی نه خورې ما ورته وویل چې زه خو ډوډی نه شم خوړلی ځکه چې بد بوی کوی هغه راته ویل چې ته انرژي چښه ما ورته وویل چې انرژي هم بد بوی کوی اوزه هغه هم نه شم چښلي ځکه بد بوی کوي ده راته ویل چې داټول بندیان همدا ډوډی خوری او څوک چې ډوډی نه خوري هغوی بیا انرژي څښي خوماورته وویل چې په انرژي خو دحلال په نوم څه نه دي لیکلي، ده راته وویل چې دا پول انرژي ده او دا وڅښه ما ورته رویل چې دا انرژي نه شم څښلي او دا هم حلال نه دي نو ده راته وویل چې بس نو چې څه کوي هغه کوه ار بله چاره خو نشته .نور یې بیرته د ډاکټر له کتنځي څخه لاس تړلی بوتلم خپل ځای ته بېرتلم اوبیا هماغه چورتونه او هماغه پخوانې دردونه اوسوچونه راسره ول بیا مې یوه بله شپه او ورځ تیره کړه نوهماغه تکلیفونه او څورونې روانې وې اوما خپل لمونځونه په اشاره کول او په دې وخت کې مې دماښام لمونځ وکړ نو سبحان الله وبحمده اوسبحان الله العظیم وایم اوپه همدې مصروف یم، یوه خبره همدلته باید وکړم چې دبندي خانې په هره شپه کې به ما دقرآن عظیم الشان هغه برخه تلاوت کوله چې په یاد مې وه اوکوشش مې ډیر کاوه چې داسې آیتونه تلاوت کړم چې په هغوکې د یهودو او نصاراو یادونه شوی لکه.... (فاء اذا لقیتم الذین کفروافضرب الرقاب حتي ..... یا وقاتلوهم حتی لاتکون فتنه یکون الدین دین کله لله) یا (فاقتلوا المشرکین حیث وجد تموهم) او یا هم دې ته ورته نور آیتونه او داخرې سپارې ډیر سورتونه مې چې زما یاد وو هغه مې تلاوت کول او ډیر اطمنان مې هله حاصلیدو چې کله مې (سبحان الله وبحمده اوسبحان الله العظیم) به مې ډیر ځله تکرارول.

خوپه دې وخت کې چې ګورم یو امریکایي راغی اوراته یې ویل: (ټک اېټ) چې ګورم زما خپلې جامې یې راته وغورځولې اوراته یې وویل: چنج کلوتس یعنې جامې بدلې کړه ما هم ژر ژر جامې بدلې کړی.

امریکایي راباندې غږ وکړی چې ریډي یعني آماده یې ما ورته وویل چې یس یعنې هو دروازه یې خلاصه کړه اوغږ یې راباندې وکړ چې ټرن رایټ یعني ښي لاس ته را تاو شه اوزه ورتاو شولم او دهلیز ته داسې حالت کې راکش کړم چې ګوشکې مې پر غوږونو، لاسونه مې ولچک، توره کڅوړه مې پرسر او سترګې مې پلستر وی چې روان یې کړم نو دا لاره هغه لاره نه وه چې یا به یې تشناب ته وړلم او یا به یې تحقیق ته وړلم اویا به یې د ډاکټر کتنځي ته وړلم نو دا بله لار وه چې په دې دهلیز کې یې ودرولم یو څودقیقی چورتونه راته پیداشول چې امکان لری دا امریکایی کوم بم راواخلی او تا په لاس کې یې درکړي او انفجار درکړي اویا دهم په کوم ځا ه کې وغورځوي اویاهم په بل شکل د ووژنې چې بیا یې له ښي لاس کش کړم اوراته یې ویل ګو یعنې لاړ شه.

(نور بیا)

مولوی عطاء الله "لودین"

په پښتو او دري ژبو د عربي ژبې اغېز

ژبه د افهام او تفهیم وسیله ده، او هېڅ یوه ژبه په بله ژبه کوم خاص فضیلت نلري.

قرآنکریم فرمایي:

ژباړه: د الله د قدرتونو یوه لویه نښه ستاسې د ژبو (ویناؤو) ترمنځ اختلاف او توپیر دی.

دالله تعالی په وړاندې هغه څوک فضیلت لري چې متقي او دهغه ددین پابندوي ولو که هغه د هرې ژبې اوقوم ته منسوب وي، عرب وي که عجم.

د پوهانو د معلوماتو له مخې پښتو ژبه پنځه زره کلن تاریخي قدامت لري چې ددې ژبې پوهانو او ویناوالو د تاریخ په مختلفو پړاوونو کې ددې ژبې د غني کولو لپاره هلې ځلې کړې او ګرامرونه یې جوړ کړی، اصلاحات یې رامنځته کړي او د پنځوسو میلیونو څخه زیاتو پښتنو ته یې آسانتیاوې برابرې کړي، او دې ژبې ته د اهمیت ورکولو پوره کوشش یې کړی، مونږ یې قدرداني او مننه کوو چې تاریخ ورباندې هم شاهد دی.

که څه هم په افغانستان کې د تاریخ په اوږدو کې د دربار، دفتر او مکتب ژبه بله افغانی ژبه یعنې دري ژبه حاکمه پاتې شوی خو پښتو ژبو او دري ژبو شاهانو او چارواکو د پښتو پرځای په خپلو دربارونو کې د دري ژبې څخه استفاده کړی. ټول عدلي او قضایي اجراات او د خطونو ارسال او مرسول په دري ژبې ترسره شوی.

البته د معلوماتو له مخې او دهغه مکاتیبو د لیدنې په اساس چې اوس کله د اداراتو په ارشیف کې لیدل کیږي دهغه وخت په دري ژبه کې تقریباً ۶۰ – ۷۰ سلنه عربي کلمات او لغات وو چې بیا هم د وخت په تیرېدو سره ددې ژبې پوهانو د عربي ژبې دا فیصدي تقریباً ۴۰ او ۵۰ ته راټیټه کړه او د خپلې ژبې د غنامندۍ او تکامل کوشش یې کړی چې دا دهغوی حق هم دی، پښتو ژبه هم د تاریخ په اوږدو کې د عربي ژبې له تأثیر څخه بې برخې نده پاتې ، د تاریخي شواهدو په بنا او حتی زمونږ د عیني شاهدانو په اساس په پښتو ژبه کې هم تقریباً د ۲۰ – ۳۰ فیصده پورې د عربي ژبې د لغتونو او کلماتو شاهد یو خصوصاً په طبي، عدلي او قضایي اصطلاحاتو کې چې تر ننه پورې استعمالیږي زما د بحث موضوع هېڅکله دا نده چې یادې ژبې دې تکامل ونکړي او په خپلو اصیلو کلماتو دې غني نشي. بلکې دا د هرې ژبې حق دی چې ویونکی یې د تقویې لپاره هڅه او هاند وکړي.

دلته بحث پدې خبره دی چې په دواړو ژبو کې یو شمېر خلک ددې کوشش کوي چې دواړه ژبې له یوې بلې نه پردي او نااشنا کړي. هر یو لوری کوشش کوي چې هغه عربي مشترک کلمات چې په دواړو ژبو کې تاریخي سابقه او قدامت لري او افغاني ادیبانو په دواړو ژبو کې کلونه کلونه استعمال کړي دي د دواړو ژبو څخه وباسي او حتی د عربي ژبې ځینې کلیمې چې تاریخي قدامت لري په دواړو ژبو کې یو لوی جرم او تخطي ګڼي او د فرهنګ او ادب په خلاف کار یې بولي چې پر دغو موضوعاتو همیش د دواړو ژبو د یو شمېر منسوبینو ترمنځ لفظي مشاجرې هم رامنځته کېږي او ددې د ویونکو ترمنځ مسافی او لېرې والی هم پیدا کوي پداسې حال کې چې دواړه افغاني ژبې او ویونکی یې د افغاني ملیت منسوب اشخاص یعنی افغانان دی چې شریک افتخارات لري.

مونږ د نورو ملیتونو په شان ملي وحدت او افغانیت ته ضرورت لرو په افغانستان کې چې موږ افغانان که په هره ژبه خبرې کوو په نورو هېوادو کې د افغانانو په نامه یادېږو او له دې څخه د هېڅ یوې ژبې ویونکی انکار هم نشي کولی نو لازمه ده چې مونږ د نورو مشترکاتو ترڅنګ ژبنې مشترکات هم ولرو او هغه د قرآني ژبې څو فیصده کلمات دی چې په دري او پښتو ژبو کې موجود دي د تفاهم له پاره ښه وسیله او د افغاني ټولو ژبو ویونکی خاصتاً د دري او پښتو ژبوالو ترمنځ د نږدې والي او یووالي باعث جوړېږي تفاهم او مشترکات ورباندې قوي کېږي او د نورې دنیا له مسلمانانو سره هم په تفاهم کې مرسته کوي. باید دا کلمات له خپلو ژبو څخه قهراً او جبراً ونه باسو او د) القدیم یترک علی قدمه(یعنې)پخواني دې په خپل پخوانیتوب پاتې شي(په اساس یې وساتو.

مونږ دخپلو قومي ژبو دتکامل او غنامندي لپاره چې څومره کوشش کوو دا پرځای او معقوله خبره ده خو دا نه چې عربي کلمات ددې ژبو د استعمال په ترکیب کې ناروا او جرم وګڼو او یا هم غلط او په خپل سر تعدیلات راولو مثلاً د(معنی) په ځای (مانا) او د (صاحب) پرځای (صیب) او داسې نور تحریف شوي عربي کلمات په پښتو او دري وژباړو.

شاید دې مسئلې ته دیوې ځانګړې ډلې خلکو ملاتړلې وي چې هدف یې د ژبو تقویه کول نه بلکې د نور ناوړو مقاصدو تطبیقول وي. کېدای شي دهغوی له دغو اهدافو سره د افغانستان د مسلمان ملت عام وګړي موافق نه وي او باقي مرتباتو ته به یې د شک په سترګه وګوري، که محترم لوستونکی پدې اړه د تفصیلي بحث علاقه لري نو کېدای شي له نېږدې نه په مفصل ډول د ژبو د تقویې، اصالت او غنامندۍ په اړه جمعي بحث ترسره شي.

مړه یې مه بولئ ژوندي دي

د افغان مقدس جهاد د سپېڅلو شهیدانو یاد

شهید تورن عبدالرحیم شاهد

از آرشیف خانه جهاد افغانستان

تورن عبدالرحیم مشهور به شاهد در سال ۱۳۳۰ در یک فامیل متدین در قریه قلعه فیض ولسوالی قره باغ ولایت کابل پا به عرصهء وجود گذاشت و در سال ۱۳۳۷ شامل مکتب متوسطه قره باغ و بعد از اکمال دورهء ابتدائیه به درجهء عالی فارغ گردیده و در سال ۱۳۴۶ شامل حربی شونځی شد که بعد از اکمال دورهء لیسه به حربی پوهنتون ارتقا یافت و در سال ۱۳۵۲ از حربی پوهنتون فارغ گردید وی در دوران تحصیل خود همیشه با همصنفان خود از رویهء نیک و اخلاق حسنه کار میگرفت وی در بین همصنفان خود از محبوبیت خاصی برخوردار بود. نامبرده بعد از فراغت از حربی پوهنتون به صفت دوهم بریدمن در قوای زرهدار فرقه هشت قرغه توظیف شد و در سال ۱۳۵۴ به فرقه خوست تبدیل شد.

در خوست در جریان وظیفه اش دو مرتبه از طرف دولت ملحد به جرم دفاع از اسلام محبوس شد در سال ۱۳۵۸ بنا بر دستور برادران تنظیمی راه هجرت را در پیش گرفت و عازم پشاور شد وی بعد از مدت کوتاهی در پشاور دوباره عازم جبهه گردید.

موصوف برای اولین دفعه در منطقه سروبی شروع به جهاد مسلحانه نموده بر علاوه منطقه سروبی ولسوالی حصارک را فتح نموده و همچنان در تخریب پل تنگی دوشا دوش دیگر برادران مجاهد سهم فعال داشت که در این عملیات به تعداد هفت میل سلاح بطور غنیمت بدست آوردند که بعداً در اثر بمبارد جراحت خفیف برداشته و نسبت تداوی عازم پشاور گردید.

بعداً عازم منطقه تگاب و نجراب شد که در از بین بردن علاقداری ایپی و پاکسازی منطقه تگاب و نجراب دوشادوش دیگر برادران مجاهد سهم فعال داشت بعداً عازم پشاور گردید در اوایل ثور ۱۳۵۹ نسبت به شجاعت و لیاقتی که داشت بحیث قوماندان چریکی حوزه البدر قره باغ تعین گردید.

برادر شاهد با ده نفر از همرزمانش داخل منطقه قره باغ شد در حالیکه درین وقت خلقی های وطنفروش تسلط تام بالای منطقه داشتند و احدی نام مجاهد و جهاد را به زبان آورده نمیتوانست وی در چنین شرایط اختناق با یاری خداوند جل جلاله شروع به پاکسازی منطقه از لوث جنایتکاران نمود و در اندک زمان منطقه ولسوالی قره باغ را از وجود کثیف این وطنفروشان پاک نمود و کنترول منطقه را بدست خود گرفت و در حدود دوصد نفر را بدور خود جمع نموده و آنها را آماده جهاد مسلحانه نمودند.

برادر موصوف بعداً شروع به حملات پی در پی خود بالای مراکز عمده پرچمي های وطن فروش و قطار های روسی بالای شهراء عمومی کابل و پروان نموده که تعداد عملیات آن بالای دولت ملحد به صدها میرسد وی در تمام عملیات خود با نصرت و یاری خداوند جل جلاله موفق بوده که از جمله بعضی عملیات های آنرا ذیلاً مینگاریم.

در عملیاتیکه بالای علاقه داری و بازار استالف نمود به تعداد ده نفر از پرچمی ها را هلاک نمود و خودش جراحت خفیف برداشته و یک نفر از مجاهدین وی به شهادت رسید.

در سال ۱۳۶۰ قوای سرتاسری بالای منطقه قره باغ حمله نموده در منطقه قرقول یک تانک زرهدار و جیب رئیس ارکان را با سر نشینان آن طعمه حریق نموده و شش میل کلاشینکوف و دو میل تفنگچه را به غنیمت گرفتند.

از بین بردن علاقدار استالف که درین عملیات یک عراده تانک و یک عراده جیب با سر نشینان آن به شمول علاقدار طعمه حریق گردید و هم چند میل سلاح بدست مجاهدین غنیمت افتاد در حملهء که بالای ولسوالی قره باغ نموده درین عملیات به تعداد پانزده نفر از پرچمی ها به شمول قوماندان ولسوالی به هلاکت رسید و هم به تعداد سه عراده تانک از بین برده شد. فتح علاقداری کلکان که به تعداد ۱۳۵ میل سلاح بدست مجاهدین به غنیمت افتاد و به تعداد شش نفر خادیست را هلاک نمود.

بقیه در صفحه چهارم

راشه د بلې دې خبر کړم !

منه دګټورو موادو یوه ستره منبع

منه زموږ او ستاسې د هېواد یوه ډېره خوندوره او زیاته تولیدېدونکې میوه ده . چې ګلاب منې ، سرې منې ، شنې منې او وحشي منې یې دولونه دي. دغه ښکلې او خوندوره مېوه په خپل ترکیب کې پوتاشیم ، سودیم ، کلسیم ، مختلف ویټامینونه او اوبه لري.

په یوه منه کې د ښتو ګټورو موادو شرحه:

۲۵۸ کالوري انرژي - ۱.۲ ګرامه پروتین - ۵۹.۶ ګرامه نشایسته یې مواد - ۲۴ میلي ګرامه کلیسم - ۱.۲ ګرامه اوسپنه - ۳۶۰ واحده ویټامین ای - ۰.۱۵ میلي ګرامه ویټامین B1 - ۰.۰۰۸ میلي ګرامه ویټامین B2 - ۰.۰۱ میلي ګرامه ویټامین B3 . پاتې دې نه وي ، چې اکثره ویټامینونه د منو په پوستکو او تر پوستکو لاندې وي ،هغه کسان ، چې کولای شي د منې پوستکي ښه هضم کړي ، نو ودې خوري او که له پوستکي سره یې نه شي خوړی ، نو ډېر یې سرسري سپین کړئ.

درملیز خواص: ۱ ـ د بدن ډېرې اضافي اوبه خارجوي. ۲ ـ هغه کسان بلخصوص ماشومان، چې په اسهال ناروغې اخته وي دمنې خوراک ورته ډېر ضروري دی. ۳ ـ د منې جوس د هغو لپاره ښه درمل دي ، چې توخیږي ، د شربت د جوړولو له خاطر یو کیلو منې په پاکو اوبو ومینځئ او بیا یې میده میده کړئ ، یو لیټر اوبه ورسره ګډې کړئ او لږه بوره هم ور اضافه کړئ ، د یوه کمزوري اور د پاسه یې د یوې شپې لپاره پریږدئ.

له دغه جوس څخه دورځې دوه درې خله ګټه اخلئ.

۴ ـ په منه کې ډېر زیات کلسیم شته ، چې دغه کلسیم په وجود کې د نورو غذایي موادو په جذب کې ډېره مرسته کوي.

۵ ـ د منو خوړل په وجود کې ګدودي له منځه وړي او د روحي ستړیا لپاره ډېر ښه دي.

۶ ـ د منو د ونو پاڼې ، چې په یوناني شکل استعمال شي د ادرار د زیاتېدو او مثانې د پاکېدو باعث ګرځي.

۷ ـ منې که په نهره وخوړل شي ، نو اشتها زیاتوي.

۸ ـ دغه راز هغه خلک ، چې نفس تنګي لري ، نو منې دې ډېرې وخوري.

۹ ـ پخه منه معده تقویه کوي.

۱۰ ـ منه کولای شي ، چې له وجود څخه حرارت وباسي.

۱۱ ـ د هغه خلکو سترګې ، چې درد کوي منې میده کړئ او په یوه ټوټه کې واچوئ بیا یې په خپلوسترګو ونیسئ دسترګو درد له منځه وړي.

شهید سید منصور اغا

در وصف شخصیت مجاهد کبیر شهید سید منصور آغا یکی از بانیان نهضت اسلامی و آغازگران جهاد مقدس که سنگرهای بزرگی را احداث و رهبری نموده که صدها خاطره و شهکاری اش در ذهن ما و دیگر نسل و بالاخره تاریخ نقش بسته است.

(استاد گل آغا بیرنگ)

شاهد دیدار

سید پادشاه از تبار احمد مختار بود
او ادب پرورده شاه قاسم انوار بود
همچو یوسف بود محبوب پدر از خلق خویش
استادش سید امیر آن صاحب اسرار بود
آن حسینیار عزیز و ارجمند مرتضی
پیرو اجداد خود اندر صف ابرار بود
از شمالی تا به بغلان آفتابی آشکار
همره یاران خود دایم به نصرت یار بود
در میان رادمردان پوهنتون باصفا
در پی اعلای نام حضرت غفار بود
این ابر مرد شریف و عبقری جان سپار
روز و شب با دعوت و تبلیغ اندر کار بود
راه هجرت را گرفت در پیش با عزم قوی
در میان حلقهٔ یاران حکمتیار بود
روزها در خدمت اسلام بود او بیقرار
هم به شب ها مست ذکر خالق جبار بود
گه به تخار و کنر گاهی به بامیان همچو شیر
حمله ور بی ترس او بر لشکر تزار بود
با زبان خامه و با تیغ مردی در جهاد
نور چشم مؤمنان و قاتل کفار بود
گر به جنگ اندراب منصور فاتح شد عیان
او سپهسالار مردان وفا کردار بود
او به سال ٦٦ در چهارم ماه اسد
تا به کعبه وارسد جان و اصل دیدار بود

سوخت بی رنگ دوستان در ماتمش روز عزا
گرچه او در بزم جانان شاهد دیدار بود

شهید تورن عبدالرحیم شاهد...

در حمله، که بالای میدان هوایی بگرام و ذخیره، قلعه دیوانه نمود به تعداد ۶۰ نفر از پرچمی ها و باداران شانرا به هلاکت رسانیدند.

در اخیر سال ۱۳۶۰ روس ها بالای قلعه، فیض حمله نموده که با مقاومت شدید مواجه شدند که در نتیجه به تعداد ۴۵ نفر روسها هلاک گردیده و بعداً در حمله، دیگریکه بالای قلعه، فیض نمودند درین مراتب به همراهی ۵۰۰ عراده تانک و هم قوای هوائی حمله ور شدند ولی با آن هم با مقاومت شدید مواجه شده و به صدها کشته به جا گذاشتند و از مجاهدین سه نفر هر یک نظر گل، طلامحمد و ضیاالله به مقام والای شهادت نایل آمدند. به همین ترتیب در جریان سال ۱۳۶۱ حملات پی در پی بالای ملحدین نمود و هم حملاتیکه از طرف روسها بالای منطقه صورت میگرفت با متانت خاص مقاومت و ایستادگی مینمود.

روسها از موجودیت چنین شخص در منطقه قره باغ به ستوه آمده بودند به واسطه حملات و بمبارد های پی در پی خود نتوانسته که این راد مرد را از بین ببرد تا اینکه بواسطه، مین هاوان که در یکی از حملات خود که بالای روسها نموده بود به غنیمت گرفته و در بنی مرمی های مذکور روسها قصداً یک مرمی را چارچی ساخته بودند که در نتیجه در یک عملیاتیکه به واسطه، همان مرمی هاوان خودش که به مجردیکه مرمی را در بین هاوان می اندازد هاوان انفلاق نموده خودش با سه نفر از مجاهدینش هر یک محمد عالم، شاه محمد و آغاگل به درجه رفیع شهادت نایل گشت. (اناالله و انا الیه راجعون)

از برادر شاهد یک دختر و دو پسر به نام عبدالله و احمد رحیم مانده است.

له وسله والو مخالفانو سره...

کرزي په دې ټینګار وکړ چې د سولې خبرې باید د افغانستان د حکومت په مشرۍ ترسره شي. ده زیاته کړه: «ټول سیاستوال باید په دې پوی شي چې د سولې بهیر یوازې هغه وخت ښه پایله لرلی شي چې موږ یو لاس یو او د سولې پروسه د افغانستان د سولې د عالي شورا له لارې پرمخ یووړل شي.»

ده وویل، بې له دې چې د شمال د پخواني ټلوالي د ګوندونو د نومونو یادونه وکړي غوښتنه وکړه په ټولو ږغ وکړ چې له طالبانو سره د سولې په هغو خبرو کې ګډون ونه کړي چې د افغانستان حکومت پکې برخه نه لري.

که څه هم ښاغلي کرزي په مشخص ډول ونه ویل چې منظور یې کومې خبرې دي خو داسې ښکاري چې د ده اشاره په فرانسه او څینو نورو ځایونو کې د وسله والو طالبانو او د حکومت د سیاسي مخالفانو خبرو ته وه چې د فرانسې او نورو هېوادونو په کوربه توب ترسره شوې.

کرزي، چې د اوبو د مدیریت کنفرانس ته خبرې کولې، لومړی د پاکو اوبو د اړتیا او ضرورت یادونه وکړه خو وروسته یې وویل چې د افغانستان د نن ورځې تر ټولو مهمه مسئله له وسله والو مخالفانو سره د سولې خبرې دي.

امیدواریم در این دور مذاکرات...

در ملاقات دو رییس جمهور بر بعضی از نکات مهم و جنجال برانگیز این موافقت بحث صورت گرفت.

سخنگوی وزارت خارجه امریکا ویکتوریا نولاند گفت، آنها امیدوارند که بعد از صحبت های دو رییس جمهور در این مورد به پیشرفت های دست یابند.

او افزود آنها می خواهند که در مورد بدست آوردن مصوونیت قانونی برای عساکر امریکایی که بعد از سال ۲۰۱۴ در افغانستان می مانند، به یک تفاهم برسند.

اما به گفته خانم نولاند آنها واضح ساختند که این مذاکرات می تواند دومدار باشد و شاید در تمام طول سال ادامه پیدا کند.

او افزود به نظر وی حتمی نیست که یک موافقت به زودی بدست آید.

بعد از ملاقات دو رییس جمهور در واشنگتن، رییس جمهور، اوباما اظهار داشت که قوای ناتو بعد از ۱۳ سال جنگ تحت رهبری امریکا در افغانستان، یعنی بعد از سال ۲۰۱۴ نقش خیلی محدود در جنگ خواهند داشت.

اما رییس جمهور اوباما به رییس جمهور کرزی هشدار داد، در پیمان امنیتی که تحت بررسی قرار دارد، مصوونیت عساکر امریکایی در افغانستان را باید بگنجاند.

بدست نیاوردن چنین یک تفام در مورد حضور قوای امریکا در عراق، در نهایت سبب شد که امریکا تمام قوای خود را از این کشور خارج نماید.

رییس جمهور افغانستان به نوبت خود اظهار داشت که از بهار آینده به بعد قوای افغان مسوولیت تامین امنیت تمام کشور را به عهده خواهد گرفت.

اما رییس جمهور کرزی در مورد این که بعد از سال ۲۰۱۴ به چه تعداد از عساکر خارجی برای امنیت افغانستان نیاز دارد، چیزی نگفت.

در مورد راپور نشر شده با...

...و به آنان مشوره های لازم را جهت چگونگی دریافت حقایق داده است.

اما وی در مورد خواست حکومت افغانستان گفت: "مسلماً این امکان ندارد، زیرا سازمان ملل متحد از خود پالیسی دارد که بر اساس آن جزیات در مورد شخص مصاحبه شونده را به خاطر حفظ امنیت جان زندانی به هیچ مرجع داده نمی تواند، به این اساس ما در موقفی نیستیم که نام و جزیات اشخاصی که مصاحبه کردیم افشا نمایم، ما کاپی گزارش را در اختیار هیات که گزارش ما را بررسی می کند، قرار دادیم."

دفتر هیات معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان به روز یکشنبه هفته گذشته با انتشار گزارشی گفته است که هنوز هم زندانیان در زندان های های تحت کنترول حکومت افغانستان شکنجه می شوند.

رییس جمهور کرزی این گزارش را رد کرد و برای بررسی هر چه بیشتر این مساله هیاتی را تعیین کرده و از یوناما خواست تا نماینده خود را برای عضویت در این هیات معرفی نماید.

تلاش نمودیم در مورد اظهارات تازه یوناما نظر ریاست جمهوری افغانستان را داشته باشیم اما موفق نشدیم.

اما منابع در ریاست جمهوری در صحبت با رادیو آزادی گفته اند که تا کنون یوناما در این خصوص با هیات موظف کمک نکرده است.

در همین حال مسوولان یوناما در کنار رد افشای نام زندانیان که مصاحبه شده اند می گویند که به اساس پالیسی که دارند نمی تواند کارمند خود را برای عضویت در هیات افغانی به حکومت افغانستان معرفی کند.

رییس حقوق بشر این سازمان تاکید دارد که گزارش شان را در مورد وضعیت زندانیان محابس و توقف خانه های تحت کنترول حکومت افغانستان پس از مصاحبه با ۶۳۵ زندانی تهیه کرده اند.

در این گزارش وضعیت زندانیان در زندان های مربوط به پولیس و امنیت ملی در افغانستان از اکتوبر سال ۲۰۱۱ تا اکتوبر ۲۰۱۲ به بررسی گرفته شده است.

به نقل از گزارش بیشتر از نصف آنان در مصاحبه شان گفته اند که یا مورد شکنجه، سیستماتیک قرار گرفته و یا هم با رفتار نادرست روبرو هستند.

از سوی دیگر در گزارش یوناما از ۱۴ نوع شکنجه به شمول برخورد نادرست، لت و کوب و تهدید به مرگ یاد آوری شده است.

پس از نشر این گزارش، اتحادیه، اروپا، آیساف، سفارت بریتانیا در کابل و برخی از نهاد های دفاع از حقوق بشر به خاطر موجودیت شکنجه در زندان های افغانستان ابراز نگرانی کردند.

القاح مصنوعی میان خانم...

"بخاطر تشخیص آن زن و مرد را کاملاً معاینه می نمایم، معاینات زن در روز سوم و نهم مریضی اش انجام می شود، و مرد زمانیکه سه روز از خانم خود پرهیز کرده باشد، بخش تخم گذاری داخل رحم طوری است که هر گاه مشکلات در زن باشد و یا اینکه تخمه مرد ضعیف باشد در این صورت به وسیله پیچکاری تخمه های زن را تکامل می دهیم و بعد از آن تخمه های مرد را شستشو می نمایم به وسیله یک کنول داخل جوف رحم خانم می نمایم، که شرعیت هم این را اجازه داده است."

آقای وهاج همچنان گفت: تداوی بی اولادی یا القاح مصنوعی دو ماه را در بر می گیرد و هزینه آن تقریباً سه تا سه و نیم هزار دالر می باشد.

به اساس گزارش ها، مشکل بی اولادی در میان افغان ها زیاد است و از این مشکل خانم ها بیشتر رنج می برند.

به گفته، آقای وهاج ، یکی از دلایل بی اولادی عقیم بودن مردان محسوب می شود.

در همین حال شماری از مردم در شهر کابل می گویند که در بسیاری از خانواده ها مردان این مشکل را نمی پذیرند و بیشتر ملامتی را بالای زنان می اندازند و حتی در بسیاری موارد برای دومین و سومین بار ازدواج می کنند.

اما در این میان فامیل های هم اند که به خاطر حل مشکل بی اولادی شان رو به القاح مصنوعی آورده اند و از این کار نتیجه خوب گرفته اند.

حسنی و جمیله دو تن از خانم های که از طریق القاح مصنوعی صاحب فرزند شده اند چنین می گویند:

« مدت ۱۵ سال اولاد نداشتم بسیار زیاد تداوی کردم در پاکستان و در افغانستان اما اولاد دار نشدم اما بعد از این که القاح مصنوعی کردم که صاحب یک پسر شدم فعلاً پسرم یک ساله است دوباره القاح کردم و ، ماه حامله استم، در گذشته بسیار تداوی کردم، بخاطر مشکل بی اولادی از مردم هم بسیار حرف می شنیدم که چرا اولاد نداری و برای شوهرم می گفتند که چرا زن نمی گیرد.»

داکتران معالج می گویند که در افغانستان برای تداوی القاح مصنوعی تنها و تنها از تخمه شوهر برای زن استفاده می نمایند.

در همین حال برخی از علمای دین می گویند که اگر القاح مصنوعی و انتقال تخمه از شوهر زن صورت گیرد از لحاظ شرعی مشکلی ندارد.

عطا محمد نور به په راتلونکو...

بلخ والي عطا محمد نور په نوماندولو باندې سلا شوي دي.

"د ملي جبهې" په نوم د ایتلاف څواکمن جنګسالاران لکه عطا محمد نور، احمدضیا مسعود د دغه ایتلاف مشر، جنرال عبدالرشید دوستم د "جنبش اسلامي شمال" مشر، محقق د "وحدت اسلامي ګوند" مشر، امرالله صالح "د ملي جبهې" لوړ پوړي غړی او امنیت پخوانی رییس د دغه غونډې برخوال وو.

دوی پر دې ټینګار کړی، چې باید راتلونکې ټولټاکنې رڼې تر سره شي او د دې لپاره یې د الکتروني تذکرو موجودیت اړین بللی او وایي، چې د رایو ور کولو پخواني کارتونه دې له منځه یوړل شي. دغه ټلواله وایي، چې په ټاکنو کې درغلي به د دې لامل شي، چې په هېواد کې پراخ فساد او نارامي رامنځته شي. د دوی لخوا همداراز ګواښ شوی که شفافې ټاکنې تر سره نشي نو دوی به په هېواد کې پراخو لاریونونو تر سره کړي او مخالفت به وکړي.

دغه ټلوالي په خپله خبرپاڼې کې ویلي، چې له افغانستانه د بهرنیو ژر تر ژره وتل به هېواد له امنیتي ګواښونو سره مخ کړي.

د "ملي جبهې" مشر ضیا مسعود ویلي: "جمهوري په دې مانا نه ده، چې حاکمیت دې میراثي شي او هغه هم په یوه قوم کې. دا هېڅ منطق نلري او هغه هم د درغلی له لارې؛ نو څکه که څوک د افغانستان د خلکو په سیاسي حقوقو کې د درغلیو لامل ګرځي، ملت به یې نوره ونه زغمي او موږ به په لاریونونو لاس پورې کړو".

محقق د "وحدت اسلامي ګوند" مشر ویلي، چې موږ له تیرو ټاکنو ترخې تجربې لرو، نو څکه به په راتلونکې ټاکنو کې له یوه کاندید نه ملاتړ کوو. نوموړي زیاته کړه "دا چې موږ دلته په یوه منطقه کې د سخي جان د شګو سره د خپلو مشرانو سره یوځای راغونډ شوي یو، د دې لپاره راغونډ شوي یو، چې خپلو خلکو ته پیغام ورکړو چې موږ به ټاکنو کې هم یوځای سره راغونډیږو او دوی باید خپلې رایې ضایع نکړي".

جنرال عبدالرشید دوستم د "جنبش اسلامي شمال" مشر وویل: "که د ملي جبهې غوښتنه دا وي، چې عطا محمد نور دې په راتلونکو ټاکنو کې نوماند وي، نو دی به یې ملاتړ وکړي".

د بلخ والي عطا محمد نور بیا په ټاکنو کې برخه اخیستنه مشروطه بللې او وایي، چې په دې برخه کې باید د شمال ټلوالې له نورو غړو لکه عبدالله عبدالله، مارشال قسیم فهیم او د جمعیت له نورو غړو سره سلا وشي.

نوموړي زیاته کړه، کچیرې په افغانستان کې بیا داسې خلک څانونه کاندیدوي، چې په تیر وخت کې موږ ته تجربه شوي او ګمنامه خلک وي او په افغانستان کې نوم او نښان ونلري بیا به زه څان نوماند په توګه میدان ته راځم.

عطامحمد نور دغه خبرونه هم بې بنسټه بللي، چې په راتلونکو ټاکنو کې به دی د زلمي خلیلزاد مرستیال وي.

پاکستان غواړي افغان پوځ...

د پاکستان پوځي سرچینو ویلي دي چې د دوشنبې په ورځ په راولپنډۍ کې په دې خبرو کې د دواړو هېوادونو د پوځ ترمنځ په اړیکو بحث شوی دی . همدارنګه چارواکو ویلي دي چې دواړو خواوو د پاکستان د پوځ له خوا د افغان پوځیانو د روزنې پر څینو اړخونو هم خبرې کړې دي ، خو په دې اړه یې ډیر جزییات نه دي په ډاګه کړي .

د افغانستان د دفاع د وزارت ویاند جنرال ظاهر عظیمي وایي چې ، ښاغلی محمدي د پاکستاني چارواکو په رسمي بلنه دې هېواد ته سفر کړی دی او په اوږدو کې به یې په سرحدي مسلو ، د امنیت په ټینګښت او په دې برخه کې په همکاریو خبرې وکړي .

پاکستان له اوږدې مودې غواړي چې د افغان امنیتي څواکونو په روزنه کې دې ونډه ورکړل شي ، خو ګڼ افغانان د پاکستان دې روزنې او وړاندیز ته د شک په سترګه ګوري .

دغه رنګ موږ ته سي غوږ است ګرځولي پا ست چې پر خلګو ګرامان اوسئ
اونیزه شهادت
د حزب اسلامي افغانستان نشراتي ارګان

خپرونکې اداره د حزب اسلامي افغانستان فرهنګي خانګه
د امتیاز خاوند حزب اسلامي افغانستان
مسوول مدیر عبدالله کامه وال
مرستیال مدیر عبدالخلیل خلیل

د اړیکو شمېرې
دفتر ۰۲۰۲۵۲۱۷۳۲
مسوول مدیر ۰۷۷۷۲۰۲۲۰۱
مرستیال مدیر ۰۷۷۲۲۷۵۷۸۳

- د شهادت اونیزه د هر لیکوال او د نظر خاوند د لیکنو هرکلی کوي
- د شهادت اونیزه حق لري چې د لیکوال لیکنه د ضرورت په وخت داسې اصلاح کړي چې د لیکنې اصل روح ته تاوان ونه رسي
- رالیږل شوي مطالب نه مستردیږي یوازې سرلیکنه د شهادت د اونیزې رسمي نظر دی

دیزاین خواجه وحیدالله
آدرس د حزب اسلامي افغانستان مرکزي دفتر، د شاداب ظفر بلاکونو شاته، خوشال خان مینه - کابل
Email Add: shahadatnews_kabul@yahoo.com